

## **,, MJERENJE I KONTROLA,,**

### **Mašinska tehnička škola, III razred**

- 1) Navesti koje su aktivnosti zadatak kontrole kvaliteta proizvodnje!
  - Kontrola kvaliteta proizvodnje je upravljačka aktivnost u proizvodnom procesu, kojom se:
    - a) Da utvrdi stanje onih osobina proizvoda koje određuju njegov kvalitet,
    - b) Upoređivanje postignutog i projektovanog kvaliteta,
    - c) Otkrivanje uzroka nastalih razlika,
    - d) Prijedlog akcija i sredstava da se razlike održe u dopuštenim granicama;
- 2) Kako se može organizovati kontrola u procesu proizvodnje?
  - a) *Ulagana,*
    - **Ulagnom kontrolom ili predprocesnom** se utvrđuje kvalitet ulaznih materijala u proces, adekvatnost pribora i alata, maziva i pomoćnih sredstava i sl... Ova vrsta kontrole može biti dogovorena i često je zadatak isporučioca navedenih kontroliranih stvari. )
  - b) *Kontrola u toku proizvodnje*
    - **Međufazna kontrola** proizvodnje se uspostavlja na granici dvije ili više faza tehnološke izrade proizvoda. To može biti termička obrada, dio montaže, mehanička obrada nakon livenja i sl.
    - **Međuoperacijska** kontrola se vrši nakon jedne ili više operacije u proizvodnom procesu. Uključuje dimenzionalne kontrole i kontrole parametara procesa.
  - c) **Završna kontrola** proizvodnje se vrši na kraju procesa proizvodnje i ima za cilj još jednu kontrolu nakon procesa tehnološke obrade.
- 3) Po načinu izvođenja kakva kontrola može biti?

Po načinu izvođenja kontrola može biti:

  - **aktivna i**
  - **pasivna.**
  - **Automatskom ili aktivnom** kontrolom se osim utvrđivanja stanja kontrolirane veličine vrši i automatsko upravljanje tj. promjena parametara koji utiču na proces kako bi se proces odvijao prema propisanim parametrima (sprečava pojavu škarta).
  - **Pasivna** kontrola se izvodi nakon završene obrade dijelova ili izrade proizvoda sa ciljem odvajanja ispravnih elemenata od neispravnih.  
*Rezultati pasivne kontrole nemaju uticaja na proces.*
- 4) Šta je „Metrologija,, i koji su njeni zadaci?

Metrologija je nauka o jedinicama, mjerama i metodama mjerjenja. Njeni osnovni zadaci su:

  - utvrđivanje jedinica mjera i njihovo uvođenje u vidu etalona,
  - razrada mjernih metoda,
  - razvoj i izrada mjernih uređaja,
  - ocjena tačnosti mjernih metoda, analiza uzroka netačnosti metoda i njihovo otklanjanje.
- 5) Šta je mjerjenje?
  - **Mjerjenje je skup eksperimentalnih radnji koje imaju za cilj određivanje vrijednosti neke veličine.**
  - **Mjerjenje je upoređivanje prihvaćene jedinice mjere sa veličinom koja se mjeri, radi dobijanja brojne vrednosti mjerne veličine.**
  - Mjerjenje vršimo pomoću mjernih sredstava sa ciljem utvrđivanja koliko se puta jedinica mjere nalazi u mjerenoj veličini. Matematski izraz:  $Q = q \cdot U$

*gdje je:*

***Q – mjerena veličina tj. fizička karakteristika tijela koja se podvrgava mjerenu***

***q – brojna vrijednost mjerene veličine (broj koji izražava odnos mjerene veličine prema jedinici mjere)***

***U – jedinica mjere uzeta kao osnova radi kvantitativne ocjene veličine te vrste.***

6) Šta je mjerna jedinica?

- *Mjerna jedinica je vrijednost dogovorom dozvoljene veličine koja ima brojčanu vrijednost jednaku jedinici. Može biti osnovna ( $m$ ,  $kg$ ,  $s$ ,  $A$ ,  $K$ ,  $mol$ ) i izvedena ( $m/s$ ,  $J$ ,  $Nm$ , ...).*

7) Šta su metode mjerena?

- *Metod mjerena podrazumijeva oblik poređenja koji se koristi pri mjerenu. Metode mjerena mogu da budu veoma različite u zavisnosti od karaktera, oblika i veličine mjerena detalja, od tražene tačnosti mjerena, tražene priozvodnosti pri mjerenu, vrste upotrijebljениh mernih sredstava, ...*

8) Koje su glavne karakteristike nekog mjerila i mernog uređaja?

- *Glavne karakteristike nekog mjerila i mernog uređaja su: Tačnost i osjetljivost, merni opseg i područje mjerena te tačnost očitavanja;*

a) ***Tačnost mjerila*** je maksimalna razlika između vrijednosti mjere izmjerene tim mjerilom i stvarne mjere veličine koja se mjeri (zavisi od vrste kojoj pripada i od kvaliteta njegovih konstruktivnih dijelova, što garantuje proizvođač).

b) ***Osjetljivost (prenosni odnos)*** predstavlja odnos između variranja ili pomjeranja kazaljke na skali mjerila prema odgovarajućoj promjeni veličine koja se mjeri (tj. sposobnost uvećanja-mehanički, pneumatski ili električni).

c) ***Merni opseg*** je maksimalna veličina koju mjerilo može izmjeriti.

d) ***Merno područje*** predstavlja razliku između najveće i najmanje vrijednosti koja se može izmjeriti mjerilom.

e) ***Tačnost očitavanja*** je ona tačnost koja se postiže direktnim očitavanjem na indikatoru (pokazatelju) mernog instrumenta. Odgovara vrijednosti podjele na skali.

9) Merni uređaji po namjeni i funkciji se dijele na:

a) *Višestruka mjerila (sa direktnim očitavanjem), posjeduju podjelu na kojoj se može očitati brojna vrijednost izmjerene veličine. U ovu grupu spadaju: metri, lenjiri, pomična mjerila, mikrometri i univerzalni uglojmer.*

b) *Jednostruka ili fiksna mjerila su etalonii sa kojima se vrši posredno mjereno i upoređivanje, tj. njima se utvrđuje da li su oblik i dimenzije radnog predmeta urađeni u okviru tolerancija predviđenih crtežom (oni ne daju podatke o brojčanoj razlici ostvarene kote i odgovarajuće kote mjerila). U ovu grupu mjerila se ubrajaju: kalibri, tolerancijska mjerila...*

c) *Uporedna (komparatori), prenose mjere sa predmeta na neki merni alat za direktno mjereno (koriste se kada predmet ima takav oblik ili položaj da je direktno mjereno nemoguće). U ovu grupu mjerila spadaju: prenosni šestar, igla sa stalkom i visinomjer, podesivi ugaonik za prenošenje uglova.*

10) Navesti osnovne zahtjeve koji se postavljaju na merna sredstva!

a) *Tačnost izrade,*

- b) *Proizvodnost,*
- c) *Postojanost radnih mjera,*
- d) *Maksimalna krutost pri minimalnoj težini,*
- e) *Jednostavnost mjerjenja,*
- f) *Otpornost radnih površina na habanje,*
- g) *Antikorozivnost radnih površina;*

**11) Šta je greška mjerjenja i čime je uzrokovana?**

*GREŠKA mjerjenja je algebarska razlika između mjere dobivene mjerenjem i stvarne vrijednosti mjerene veličine. Greška mjerjenja je uzrokovana nesavršenošću mjernih metoda i sredstava, nestalnosti uslova rada, nedostatkom i nesavršenošću lica koje vrši mjerjenje.*

**12) Šta su kontrolnici li tolerancijska mjerila?**

- Kontrolnici ili tolerancijska mjerila služe za kontrolu proizvoda.
- **Tolerancijska mjerila se izrađuju u dva osnovna oblika: u vidu račvi za kontrolu spoljašnjih i u vidu čepova za kontrolu unutrašnjih dužinskih mjera.**
- Kontrolnicima ili tolerancijskim mjerilima se provjerava da li se kontrolisana veličina nalazi u granicama dozvoljenih odstupanja, ali se ne utvrđuje vrijednost kontrolisane veličine niti mjerne odstupanje. To su čvrsta mjerila sa stranom „IDE“ i „NE IDE“. Koriste se u serijskoj i masovnoj proizvodnji (ugrađuju se u kontrolne automate i u njima vrše funkciju odabiranja elemenata). Komadi se na osnovu toga mogu svrstati u dobre, loše i one za doradu.
- Glavni predstavnici ovih mjerila su:
  - a) **Mjerila u vidu račvi za kontrolu osovina,**
  - b) **Mjerila u vidu čepa za kontrolu otvora,**
  - c) **Šabloni za kontrolu zaobljenja i radiusa,**
  - d) **Listići za zazore.**

**13) Koja su najčešće korištena višestruka mjerila za dužinu?**

Najčešće korištena višestruka mjerila su:

- **mjerni lenjiri** (Lenjiri ulaze u grupu jednostavnih mjernih alata višestruke namjene i sa milimetarskom podjelom i nivoom tačnosti. U mašinstvu se upotrebljavaju kada se ne zahtijeva veća tačnost mjerjenja (0,5 mm). )
- **mjerila sa nonijusom (pomično mjerilo, dubinomjeri i visinomjeri); Nonijus je pomoćna skala, predstavlja glavnu karakteristiku pomičnog mjerila jer omogućava mjerjenje dužina sa tačnošću manjom od 1mm.**
- **mikrometri i** (Postoje tri tipa mikrometara: **za spoljašnja mjerjenja, za unutrašnja mjerjenja, za mjerjenja dubina**)
- Mikrometri spadaju u prosta mjerila za mjerjenje dužina i izrađuju se za različite opsege mjerjenja, i sa različitom tačnošću mjerjenja. **Mjerno područje mikrometara po pravilu iznosi 25 mm bez obzira na veličinu otvora njegovog tijela.**
- **Komparatori** (- *To je precizno mjerilo koje pokazuje odstupanje od mjere, a ne samu mjeru.*
  - *Često se kontroliraju odstupanja od oblika i položaja obrađenih površina: ravnost, paralelnost, okomitost, kružnost i ravnost obrtanja... .*
)

**14) Podjela mjerila za uglove?**

- Mjerni alati i pribor koji se koriste za mjerjenje i kontrolu uglova mogu se podijeliti na:

- a) **Jednostruka mjerila za uglove i granična mjerila** (za uporedne metode mjerena )

U grupu mjerila, koja se primjenjuju kod uporednih metoda mjerena spadaju:

- *Uporedna mjerila*
- *Granična mjerila*
- *Ugaonici*
- *Šabloni*

- b) **Višestruka mjerila** (goniometrijske metode) , **Mjerenje i kontrola uglova goniometrijskim metodama vrši se instrumentima koji imaju ugaonu skalu a rezultat mjerenja dobiva se u ugaonim veličinama. Tu spadaju: uglosmjeri i libele.**

- c) **Lible za kontrolu i podešavanje elemenata pod uglom**

- 15) Kakvi mogu biti uglosmjeri?

Za mjerenje uglova kontaktnom metodom mnogo se upotrebljavaju **mehanički - uglosmjeri sa noniusom i optički uglosmjeri**.

Oni omogućavaju mjerenje uglova raznih veličina i nivoa tačnosti. Od uglosmjera sa noniusom najviše se koristi **univerzalni uglosmjer**.

To je mehanički sklop elemenata koji su takve konstrukcije i imaju skale da omogućava **mjerenje i kontrolu uglova od  $0^\circ$  –  $360^\circ$  sa tačnošću  $5'$** .

Takođe se često koristi kombinovani uglosmjer pod nazivom **Staretov (Starrett) uglosmjer**.

- 16) Šta su libele?

**Lible su mjerni instrumenti za kontrolu ravnosti, horizontalnosti i vertikalnosti velikih ravnih površina.** One imaju veoma male ugaone otklone. Osnovni element libele je **ampula - blago zakrivljena zatvorena staklena cijev** koja je djelimično ispunjena tečnošću i učvršćena u kućište. **Prag osjetljivosti libele određuje se minimalnom veličinomугла за koji ju je potrebno zaokrenuti da bi se mjehurić primjetno pomakao (za oko 0,2mm).**

- 17) Kako se vrše mjerenja uglova trigonometrijskom metodom?

- **Kod mjerenja uglova trigonometrijskim metodama, vrši se mjerenje pojedinih dužina, a koristeći te podatke računom se određuje veličina mjereneog ugla.** Pri ovim mjerenjima koriste se sinusna i tangensna shema. **Greške mjerenja ovom metodom zavise od tačnosti izvršenih mjerena dužina.**
- **Sinusni lenjiri** služe za kontrolna mjerenja uglova na predmetima, ili za postavljanje predmeta prije obrade u određeni položaj.
- **Za kontrolu uglova većih od  $20^\circ$ , bolje je koristiti tangentni lenjir, pošto kod tih uglova obezbjeđuje veću tačnost mjerena od sinusnog lenjira.**

- 18) Osnovne karakteristike optičkih mjernih instrumenata ?

- **Optičko-mehanički mjerni uređaji povećavaju optičke mogućnosti ljudskog oka.**

Oni povećavaju sliku mjereneih objekata, povećavaju tačnost očitavanja i tačnost mjerena, a primjenom ogledala i prizmi smanjuju gabarite mjernih pribora.

Optičko-mehanički uređaji, koji se primjenjuju u mjernej tehnici, mogu se podijeliti na sljedeće grupe:

- **Lupe,**
- **Polužno-optički uređaji,**
- **Projektori**
- **Mjerne mašine i**
- **Mjerni mikroskopi**

**19) Mjerne mašine?**

- Svaka koordinatna mjerna mašina (CMM -Coordinate Measuring Machines) je mjerne sredstvo koje mjeri sve tri dimenzije radnog komada.
- U kombinaciji sa odgovarajućim softverom, pomoću koordinatnih mernih mašina mogu se dobiti različite informacije o proizvodu kao što su geometrijske karakteristike prizmatičnih, rotaciono-simetričnih i rotaciono-nesimetričnih radnih komada.

**20) Mjerenje i kontrola navoja?**

***Mjerenje, tj. kontrola navoja pripada najsloženijim mernim zadacima u mašinogradnji. Pri tome je potrebno izvršiti mjerenje (kontrolu) dužinskih mjera, ugaonih mjera i profila na istom mernom predmetu da bi se mogao definisati kvalitet izrade navoja.***

***Kao karakteristične mjerne veličine kod zavojnih površina uzimaju se :***

- ***Veliki prečnik:  $d, D$***
- ***Srednji prečnik:  $d_2, D_2$***
- ***Mali prečnik ili prečnik jezgra:  $d_1, D_1$***
- ***Korak:  $P$***
- ***Ugao profila:  $\alpha$***

***Od navedenih parametara, najvažniji je srednji prečnik, tj. njegova tačnost koja je u tjesnoj vezi sa tačnosti koraka i ugla profila navoja. Zbog toga ponekad je dovoljno izvršiti kontrolu samo tog prečnika.***

- ***Kontrola nabrojanih veličina može se izvršiti kompleksnim i simpleksnim metodama mjerenja.***
- ***Kompleksne metode ne zahtijevaju mjerenje svih pomenutih parametara, već samo kontrolu, tj. da li je obezbijeđena uzajamna zamjenljivost navojnih elemenata.***
- ***Ako jeste, navoj je dobar, u suprotnom je loš.***
- ***Ova metoda se koristi kod provjeravanja tačnosti običnih navojnih elemenata, kao npr. kod zavrtnjeva.***
- ***Simpleksne metode* mjerenja koriste se kod kontrole navoja precizne izrade (profilni rezni alati za izradu navoja, kontrolna mjerila za navoj, navojno vreteno, mikrometarski zavrtanj, i sl.), i tada se za svaku mjeru posebno određuje tačnost izrade, tj. da li se stvarna mjerila nalazi u propisanim granicama ili ne.**
- ***Za mjerenje pojedinih veličina mogu se primijeniti:***
  - ***konvencionalna mjerila, prilagođena odgovarajućem elementu navoja, ili***
  - ***specijalna mjerila, konstruisana i proizvedena za ovu svrhu.***

**21) Kompleksna kontrola spoljnog navoja ?**

- ***Za kontrolu srednjeg prečnika se koriste navojni prstenovi odnosno, navojne račve.***
- ***Veliki prečnik spoljnog navoja se kontroliše glatkim prstenom ili glatkom račvom za kontrolu okruglih osovina.***
- ***Mali prečnik se posebno ne provjerava.***
- ***Brzo provjeravanje koraka se vrši šablonom. To je komplet češljeva koji predstavljaju profil navoja i svaki nosi oznaku veličine koraka***

**22) Zadatak kontrole zupčanika?**

Zbog složene geometrije zubaca, mjerenje i kontrola zupčanika je veoma komplikovan zadatak, jer:

- ***treba da odredi uzroke grešaka izrade ozubljanja da bi se greške mogle otkloniti,***
- ***da ustanovi mogućnost ugradnje zupčanog para, određivanjem kvaliteta ostvarene tačnosti, odnosno, razlike u odnosu na traženi kvalitet.***

Razlikuju se dvije vrste kontrole ozubljenja zupčanika:

- **Kontrola za vrijeme izrade, u cilju utvrđivanja postojanja svih uslova za tačnu izradu i obradu, tj. eliminisanje uzroka grešaka (kontrola tehnološkog procesa), i**
- **Završna kontrola gotovih zupčanika, radi sprečavanja ugradnje neispravnih.**


Svi uređaji za kontrolu i mjerjenje zupčanika, u zavisnosti od elemenata koje kontrolišu, mogu se podijeliti na:

- **Uređaji za kontrolu evolvente,**
- **Uređaji za kompleksnu kontrolu zupčanika,**
- **Uređaji za mjerjenje osnovnog i kružnog koraka,**
- **Uređaji za mjerjenje debljine zupca i širine međuzublja,**
- **Uređaji za kontrolu zajedničke normale,**
- **Uređaji za kontrolu položaja osnovne konture profila zuba prema osi zupčanika.**

### 23) Mjerjenje hrapavosti površina?

- Mikrogeometrijske neravnine površina koje se manifestuju u obliku sitnih nepravilnosti, poznate su pod imenom površinska hrapavost. Obrađene površine mašinskih dijelova ne mogu biti idealno glatke, na njima se uvijek pojavljuju neravnine i nepravilnosti, uglavnom od obrade skidanjem strugotine. Mikrogeometrijske neravnine se javljaju u vidu užvišenja i udubljenja, čije dimenzije su mnogostruko manje od odgovarajuće dimenzije posmatranog isječka dužine  $l$ .

Najveća visina neravnina-  $R_{\max}$  je je razmak između najniže i najviše tačke profila u granicama referentne dužine  $l$ .



Srednja visina neravnina -  $R_z$  je razlika između srednje aritmetičke vrijednosti visina pet najviših i srednje aritmetičke vrijednosti visina pet najnižih tačaka profila u granicama referentne dužine  $l$ . Visine tih tačaka mjere se od proizvoljne prave, koja nesiječe profil i paralelna je sa srednjom linijom profila.

Glavni kriterij hrapavosti je brojčana vrijednost  $R_a$  i na osnovu njega hrapavost se razvrstava u 12 klase, N1-N12, u intervalu  $R_a=0,025-50\mu\text{m}$ . Za provjeravanje kvaliteta površina industrijskih proizvoda određivanjem klase hrapavosti, mogu se koristiti četiri osnovne metode:

- Mjerjenje parametara hrapavosti odgovarajućim mjernim instrumentima,
- Upoređivanjem provjeravanih površina sa površinama uzoraka,
- Kompleksna ocjena hrapavosti (pomoću optičkih, pneumatskih i električnih sredstava) i
- Ocjena hrapavosti vizuelno, po iskustvu.

Za mjerjenje osnovnih parametara hrapavosti  $R_a$ ,  $R_z$ ,  $R_{\max}$  i  $p_n$ , koriste se mjerni instrumenti koji omogućavaju direktno očitavanje ovih parametara. Instrumenti za mjerjenje parametara hrapavosti funkcionišu na kontaktnom i beskontaktnom principu.

*Sabina Ahmetagić, prof. mašinske grupe predmeta*